



## Standard zanimanja

# VARILAC / ZAVARIVAČ

# **STANDARD ZANIMANJA**

<b>Naziv porodice zanimanja</b>	<i>Mašinstvo i obrada metala</i>
<b>Naziv zanimanja</b>	<b>Varilac / Zavarivač</b>
<b>Nivo</b>	<i>III</i>

## ***I dio:***

### **1. Opis zanimanja**

*Varilac / zavarivač* radi u metaloprerađivačkoj, auto i avio industriji, brodogradnji, građevinarstvu, kao i u procesnoj industriji.

*Varilac / zavarivač* spaja dijelove metalnih materijala u jednu kompaktnu cjelinu, učestvuje u izradi visokoopterećenih konstrukcija kao i izradi predmeta za široku potrošnju.

Posao obavlja prema odgovarajućoj tehničkoj i tehnološkoj dokumentaciji (opisima, tehničkim nacrtima, skicama) kojom su određeni način zavarivanja, alat, mašine i zaštitna sredstva.

Postupak zavarivanja se izvodi sa dodatnim materijalima (elektrolučno i gasno) i bez dodatnih materijala (elektrootporno zavarivanje).

*Varilac / zavarivač* može izvršiti sječenje materijala kao i spajanje materijala lemljenjem.

*Varilac / zavarivač* treba da posjeduje visok stepen preciznosti i odgovornosti i spremnost na provjeru osposobljenosti / kvaliteta rada – atestiranje.

Zbog specifičnosti zavarivačkog posla i rizika kojima je *varilac / zavarivač* izložen posebna pažnja pridaje se primjeni mjera zaštite na radu.

Zavarivačke poslove može obavljati samo zdrava osoba. Posebno je značajno da ima zdrav mišićno-koštani sistem i disajne organe. Ruke moraju biti spretne i mirne da bi zvari bili što kvalitetniji. Važna je i emocionalna stabilnost (prisebnost, samokontrola) i sposobnost za rad u specifičnim uslovima (rad na visini, pod vodom, skučen prostor, itd.).

## 2. Grupe poslova, ključni poslovi i aktivnosti

<b>Grupa poslova</b>	<b>Ključni poslovi</b>	<b>Aktivnosti</b>
<b>Analiza, planiranje i organizacija rada</b>	Organizovanje vlastitog rada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proučavati uputstva za rad</li> <li>- Primati i proučavati tehničko-tehnološku dokumentaciju</li> <li>- Planirati radni prostor</li> <li>- Planirati vlastiti rad i rad sa saradnicima</li> </ul>
<b>Priprema radnog mjesta</b>	Pripremanje radnog mjesta i materijala	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Provjeravati čistocu radnog mjesta</li> <li>- Preuzimati i provjeravati ispravnost alata, pribora, mjernih instrumenata i zaštitne opreme</li> <li>- Podešavati potrebne parametre za proces rada</li> <li>- Provjeravati pripremu materijala</li> </ul>
<b>Operativni poslovi</b>	Zavarivanje materijala postupkom ručnog elektrolučnog zavarivanja (REL)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odabirati dodatni materijal</li> <li>- Pripremati ivice osnovnog materijala za zavarivanje postupkom REL</li> <li>- Spajati elemente postupkom REL</li> </ul>
	Zavarivanje materijala elektrolučnim postupkom u zaštitnoj atmosferi (MIG, MAG i TIG)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odabirati dodatni materijal</li> <li>- Pripremati ivice osnovnog materijala za zavarivanje MIG, MAG i TIG postupkom</li> <li>- Spajati materijal postupcima MIG, MAG i TIG</li> </ul>
	Zavarivanje materijala elektrootpornim postupkom	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pripremati opremu za zavarivanje,</li> <li>- Pripremati materijal za zavarivanje,</li> <li>- Spajati materijal elektrootpornim postupkom</li> </ul>
	Zavarivanje materijala gasnim zavarivanjem	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Odabirati dodatni materijal</li> <li>- Pripremati osnovni materijal za zavarivanje</li> <li>- Spajati materijal gasnim zavarivanjem</li> </ul>
	Spajanje dijelova mekim i tvrdim lemljenjem	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pripremati površine za lemljenje</li> <li>- Spajati različite materijale mekim lemljenjem</li> <li>- Spajati različite materijale tvrdim lemljenjem</li> </ul>

	Kontrolisanje i ispitivanje zavarenih spojeva i otklanjanje grešaka	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrolisati zavar vizuelno</li> <li>- Kontrolisati zavar različitim metodama</li> <li>- Otklanjati greške određenim postupkom zavarivanja</li> </ul>
<b>Administrativni poslovi</b>	Popunjavanje propisane dokumentacije	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Popunjavati radni nalog / listu operacija</li> <li>- Popunjavati kontrolni list</li> <li>- Popunjavati izdatnicu / povratnicu materijala</li> <li>- Voditi evidenciju stanja alata, pribora, uredaja i HTZ opreme</li> </ul>
<b>Komercijalni poslovi</b>	Nema	Nema
<b>Komunikacija i saradnja sa drugima</b>	Uspostavljanje kvalitetne komunikacije sa saradnicima	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Razmjenjivati informacije sa saradnicima</li> <li>- Učestvovati u rješavanju problema u organizaciji i realizaciji poslova</li> </ul>
<b>Osiguranje kvaliteta</b>	Kontrolisanje kvaliteta rada prema propisanoj dokumentaciji	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izraditi proizvod prema tehničko-tehnološkoj dokumentaciji</li> <li>- Kontrolisati kvalitet zavara mjernim i kontrolnim uređajima</li> <li>- Kontrolisati kvalitet osnovnog, dodatnog i pomoćnog materijala</li> </ul>
<b>Zaštita zdravlja i životne okoline</b>	Primjenjivanje mjera zaštite na radu, protivpožarne zaštite i zaštite životne okoline	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Upotrebljavati uređaje i opremu u skladu sa uputstvima i mjerama zaštite na radu i protivpožarne zaštite</li> <li>- Upotrebljavati prostor, opremu i uređaje u skladu sa mjerama zaštite od zračenja</li> <li>- Primjenjivati mjere zaštite životne sredine u skladu sa važećim propisima</li> </ul>

### **3. Poželjni stavovi**

*Varilac / zavarivač* efektivno koristi radno vrijeme, preuzima odgovornost za svoj rad, ispoljava pozitivan odnos prema značaju tehničke i funkcionalne ispravnosti opreme i sredstava za rad, iskazuju sposobnost za timski rad i kooperativnost. Pokazuje sposobnost prilagođavanja različitim uslovima rada i snalaženja u novim situacijama. Potrebno je da posjeduje inicijativnost i samostalnost u radu, preciznost, opreznost i efikasnost.

Ispoljava pozitivan odnos prema primjeni mjera zaštite na radu, protivpožarne zaštite, značaju očuvanja životne okoline, kao i prema profesionalno etičkim normama i vrijednostima.

Pokazuje spremnost za primjenu i sticanje novih znanja, kao i primjenu savremenih tehnologija.

### **4. Radno okruženje i uslovi rada**

*Varilac / zavarivač* radi u proizvodnoj hali / radionici, a ponekad je izdvojen u posebno konstruisanoj zavarivačkoj kabini kako bi drugi radnici bili zaštićeni od iskrenja i bljeska. Radi i na otvorenom (mostovima, brodovima, građevinama, postrojenjima i sl.), na visini, pod vodom, ili u skučenom prostoru. Radi u specifičnim i često otežanim uslovima kao što su: izloženost visokim temperaturama, zagadenom zraku, efektima buke, povećanom intenzitetu zračenja. *Varilac / zavarivač* koristi aparate za zavarivanje, mjerne i kontrolne uređaje, zaštitnu opremu, alate i pribore za čišćenje zavara.

Zbog specifičnosti zavarivačkog posla i rizika kojima je izložen, posebna pažnja pridaje se korištenju zaštitne opreme kao što je: zaštitna kecelja, sigurnosne cipele, zaštitne rukavice, zaštitne naočale, te štitnik za oči i lice (zavarivačka maska). Posebna pažnja se pridaje zaštiti od topote, zračenja, ozljeda od pada predmeta i od gasova koji se oslobođaju pri zavarivanju.

Zdravstvena sposobnost zavarivača periodično se provjerava.

### **5. Povezanost sa ostalim zanimanjima**

Zanimanju *Varilac / zavarivač* su bliska zanimanja (imaju zajedničke –generičke stručne kompetencije): bravarski, brusač, instalater, monter, mašinski tehničar.

Zanimanje *Varilac / zavarivač* je povezano sa zanimanjima koja su vezana za radna mjesta: menadžmenta, inžinjera mašinstva, inžinjera iz oblasti u kojima se obavlja posao zavarivanja, pomoćnog osoblja i osoblja na održavanju.

*II dio:*

	<b>IDENTIFIKACIJA STRUČNIH KOMPETENCIJA (znanja, vještina i stavova)</b>
--	--

**Za uspješno izvođenje poslova / zadataka / aktivnosti, opisanih u *dijelu I*, potrebna su znanja, vještine i lične kompetencije (stavovi):**

<b>Znanje - lice mora znati da:</b>	<b>Vještine - lice mora biti sposobno da:</b>	<b>Lične kompetencije</b>
<b><u>Organizovanje vlastitog rada</u></b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Navede osnovna pravila organizacije rada</li><li>- Objasni organizaciju radnog mjesta, radionice ili pogona</li><li>- Navede sadržaj tehničko-tehnološke dokumentacije</li><li>- Objasni osnove tehničkog crtanja</li><li>- Objasni osnovne osobine materijala</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Planira raspodjelu i redoslijed poslova</li><li>- Primijeni (čita) tehničko-tehnološku dokumentaciju</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Racionalno koristi resurse</i></li><li>- <i>Preuzme odgovornost za svoj rad</i></li><li>- <i>Pokaže spremnost za sticanje novih znanja i vještina</i></li><li>- <i>Pokaže prilagodljivost</i></li></ul>

<p><b><u>Pripremanje radnog mјesta i materijala</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prepozna različite vrste i karakteristike metala i legura</li> <li>- Objasni pojmove iz osnova elektrotehnike</li> <li>- Objasni osnovne karakteristike i primjenu alata, pribora, mjernih instrumenata i zaštitne opreme</li> <li>- Definiše uslove za rad</li> <li>- Navede osnovne parametre procesa rada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Provjeri pripremu osnovnog materijala u skladu sa radnim nalogom</li> <li>- Primjeni postupke i pravila održavanja radnog prostora, opreme, alata i uređaja</li> <li>- Podesi osnovne parametre vezane za proces rada</li> </ul>	<p><i>različitim uslovima rada</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Posjeduje spremnost za timski rad</i></li> <li>- <i>Ispolji komunikativnost</i></li> <li>- <i>Ispolji pozitivan odnos prema primjeni mјera zaštite na radu i mјera protivpožarne zaštite</i></li> <li>- <i>Ispolji pozitivan odnos prema značaju očuvanja i zaštite životne okoline</i></li> </ul>
<p><b><u>Zavarivanje materijala postupkom ručnog elektrolučnog zavarivanja (REL)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Navede vrste i osnovne karakteristike dodatnih materijala za elektrolučno zavarivanje</li> <li>- Identificira opremu i uređaje koji se koriste u REL postupku</li> <li>- Objasni postupak ručnog elektrolučnog zavarivanja</li> <li>- Razlikuje oblike zavara i vrste zavarenih spojeva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izabere dodatni materijal</li> <li>- Pripremi ivice osnovnog materijala za zavarivanje</li> <li>- Pozicionira i učvrsti osnovni materijal</li> <li>- Primjeni tehniku zavarivanja i navarivanja REL postupkom</li> <li>- Primjeni tehnike rukovanja alatom, priborom i opremom</li> </ul>	

<p><b><u>Zavarivanje materijala elektrolučnim postupkom u zaštitnoj atmosferi (MIG, MAG i TIG)</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Navede vrste i osnovne karakteristike dodatnih materijala</li> <li>- Objasni postupak zavarivanja u zaštićenoj atmosferi (MIG, MAG i TIG)</li> <li>- Razlikuje oblike zavara i vrste zavarenih spojeva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izabere dodatni materijal</li> <li>- Pripremi ivice osnovnog materijala za zavarivanje</li> <li>- Pozicionira i učvrsti osnovni materijal</li> <li>- Primjeni tehniku zavarivanja dijelova elektrolučnim postupkom u zaštićenoj atmosferi (MIG, MAG i TIG)</li> <li>- Primjeni tehnike rukovanja alatom, priborom i opremom</li> </ul>	
<p><b><u>Zavarivanje materijala elektrootpornim postupkom</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Navede vrste i osnovne karakteristike elektrootpornog zavarivanja</li> <li>- Identificira uređaje i opremu za zavarivanje elektrootpornim postupkom</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pripremi materijal za zavarivanje</li> <li>- Primjeni tehnike zavarivanja elektrootpornim postupkom</li> <li>- Primjeni tehnike rukovanja alatom, priborom i opremom</li> </ul>	
<p><b><u>Zavarivanje materijala gasnim postupkom</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Navede vrste i osnovne karakteristike dodatnih materijala i gorivih gasova</li> <li>- Definiše opremu za gasno zavarivanje</li> <li>- Objasni postupak gasnog zavarivanja</li> <li>- Razlikuje oblike zavara i vrste zavarenih spojeva</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izabere dodatni materijal</li> <li>- Pripremi ivice osnovnog materijala za zavarivanje</li> <li>- Pozicionira i učvrsti osnovni materijal</li> <li>- Primjeni tehniku zavarivanja i navarivanja dijelova gasnim postupkom</li> <li>- Izvede postupak sječenja materijala</li> <li>- Izvede postupak žljebljenja materijala</li> <li>- Primjeni tehnike rukovanja alatom, priborom i opremom</li> </ul>	

<p><b><u>Spajanje dijelova mekim i tvrdim lemljenjem</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definiše vrste lemljenja</li> <li>- Objasni tehnološki postupak lemljenja</li> <li>- Navede osobine materijala</li> <li>- Razlikuje karakteristike dodatnih materijala</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Izvede pripremu površina i ivica za lemljenje</li> <li>- Izvrši pripremu opreme za lemljenje</li> <li>- Izabere dodatni materijal</li> <li>- Pozicionira dijelove na osnovu tehničke dokumentacije</li> <li>- Primijeni tehnike spajanja dijelova mekim i tvrdim lemljenjem</li> <li>- Primijeni tehnike rukovanja alatom, priborom i opremom</li> </ul>	
<p><b><u>Kontrolisanje i ispitivanje zavarenih spojeva i otklanjanje grešaka</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definiše vrste i uzroke grešaka u zavaru i posljedice napona u zavarenom spoju</li> <li>- Navede metode i postupke sprečavanja i otklanjanja grešaka i napona</li> <li>- Navede postupke kontrole zavarenog spoja</li> <li>- Objasni osnove termičke obrade</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procijeni vizuelno oblik i kvalitet zavara</li> <li>- Primijeni metode kontrole zavara</li> <li>- Izvrši doradu zavara na mjestima uočenih grešaka</li> <li>- Izvrši zavarivanje dijelova zavara sa greškom prethodno primijenjenim postupkom</li> </ul>	
<p><b><u>Popunjavanje propisane dokumentacije</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nabroji radnu i tehnološku dokumentaciju</li> <li>- Prepozna sadržaj radne i tehnološke dokumentacije</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Identificira odgovarajuće i tačne podatke iz radnog procesa</li> <li>- Primijeni tehnike unosa podataka u tehnološku i radnu dokumentaciju</li> </ul>	

<p><b><u>Uspostavljanje kvalitetne komunikacije sa saradnicima</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kratko opiše načine pravilne komunikacije sa saradnicima</li> <li>- Prepozna načine za rješavanje problema u komunikaciji</li> <li>- Ukaže na značaj timskog rada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koristi stručnu terminologiju</li> <li>- Uspostavi pravilan odnos sa nadređenima, saradnicima i pomoćnim osobljem u skladu sa organizacionom strukturu</li> <li>- Odabere način prevazilaženja nesporazuma u komunikaciji</li> </ul>	
<p><b><u>Kontrolisanje kvaliteta rada prema propisanoj dokumentaciji</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Navede parametre kvaliteta osnovnog, pomoćnog i dodatnog materijala</li> <li>- Navede propise i procedure za kontrolu kvaliteta</li> <li>- Definiše principe mjerena i načine kontrolisanja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Primijeni propise i procedure za kontrolu kvaliteta</li> <li>- Prepozna kvalitet materijala prema oznakama</li> <li>- Primijeni metode i tehnike mjerena i kontrole</li> </ul>	
<p><b><u>Primjenjivanje mjera zaštite na radu, protivpožarne zaštite i zaštite životne okoline</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Definiše mjere zaštite na radu, protivpožarne zaštite i zaštite životne okoline</li> <li>- Identificira negativne uticaje u procesu zavarivanja i kontrole na zdravlje i životnu okolinu</li> <li>- Razlikuje zaštitnu opremu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Primijeni mjere zaštite na radu, protivpožarne zaštite i zaštite životne okoline u skladu sa propisima</li> <li>- Izabere zaštitnu opremu prema vrsti negativnih uticaja</li> </ul>	

<p><b>Članovi radne grupe za izradu standarda zanimanja</b></p>	<p><u><b>Privreda i obrazovanje:</b></u></p> <p><b>Mile Petrović</b>, dipl. ing. mašinstva, Privredna komora RS  <b>Aleksandar Milutinović</b>, dipl. ing. mašinstva - Spektra DMG, d.o.o.</p> <p><b>Ahmet Pelko</b>, dipl.ing mašinstva- direktor JU Srednja mašinsko-saobraćajna škola, Mostar</p> <p><b>Alija Hujdur</b>, dipl.ing. mašinstva - JU Srednja mašinsko - saobraćajna škola, Mostar</p> <p><b>Josip Perković</b>, dipl.ing. mašinstva - Srednja strukovna škola Silvije Strahimir Kranjčević, Livno</p> <p><b>Zoran Bogdanović</b>, dipl. ing. mašinstva - Republički pedagoški zavod RS</p>
	<p><u><b>Lokalni eksperti:</b></u></p> <p><b>Sanja Lulo</b>  <b>Vesna Jevtić</b></p>
	<p><u><b>Agencija za POiS obrazovanje, PJ za SSO:</b></u></p> <p><b>Dragana Graonić</b>, dipl. pedagog – zamjenica direktorice Agencije za POiS obrazovanje i rukovodilac PJ za srednje stručno obrazovanje  <b>Ljiljana Bošković</b>, dipl. ing. - stručni savjetnik za NPP u SSO  <b>Dušan Sarajlić</b>, dipl. ing. - šef odsjeka za VETIS, obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje</p>
<p>Datum izrade standarda zanimanja</p> <p>Predlagač standarda zanimanja</p>	<p>2014. godina</p> <p>Radna grupa</p>